

ARHIV BOSANSKE KRAJINE
BANJA LUKA

ABK-209-MG-11/186

LUKIĆ RELJA:

"PRIPREME USTANKA I NAPAD NA LJEŠLJANE"

L E G E N D A:

- 36 stranica kucanog teksta dobivenog iz Muzeja "Kozara" u Prijedoru 11. 6. 1976. godine
- SADRŽAJ SJЕĆANJA: konferencija članova KPJ na Šehitlucima ; o radu lješljanske partiskske organizacije ; napad NOV-a na rudnik^u Lješljanima; savjetovanje komunista u Bosanskom Novom ; napad na Lješljane i odmazda okupatora;
- PERIOD: 1932-1942.godine
- original u Muzeju "Kozara" u Prijedoru, a kopija u Arhivu Bosanske krajine.

Relja LUKIĆ:

FRIPREME USTANKA I NAPAD NA LJE-LJANE

Rudnik u Lješljenima otvoren je 1910. i sa manjim prekidom 1928., kada je izgorela separacija, radio je do 1941. Kada sam 1932. počeo raditi u rudniku, sindikalna organizacija je bila obuhvatila većinu radnika, pa smo se mi mлади uključili u organizovan rad i koristili iskustvima starijih. To će imati veliki značaj za kasniji period, kada dolaze štrajkovi i druge aktivnosti radnika. Sjećam se, da smo za našu organizaciju i njen red isticali neke starije rudare, kao što je drug Stilinović, koji je u rudnik došao iz Hrvatske 1919., i nešto kasnije zbog pokretanja štrajka odveden u bihaćku kulu, u zator.

Ovaj rudnik mrko ugљa sada ne postoji. On je prvi dene ustanka uništen, tako da poslije nije okupatoru dao ni jedne tone uglja. Poslije rata nije obnavljan, jer se njegovo otvaranje nije ispletilo. Naime, on je za vreme eksploatacije, neplanskim postupcima i bez istraživanja, doveden u stanje premalene rezerve uglja.

Partijska čelija u rudniku je stvorena početkom 1941., mada je ovdje bilo članova partije koji su primljeni 1940. Stvaranju uslova za partijsku organizaciju, doprineli su i Osman kerabegović, Hajro Kapetanović, Nemanja Vlatković i Vukašin Luk, koji su dolazili u rudnik, naročito krajem 1940. i početkom 1941. da bi pomagali u akcijama koje je sindikat vodio. Naime, Vukašin Luk je polovinom 1940. stigao iz Francuske, gdje

je bio u logoru kao španski borac, i odmah se uključio u politički život, unoseći u našu čeliju i red u rudniku, svežu snagu, političko iskustvo i znanje. Nemanja Vlatković je, kao učitelj u Janju, kod Jajca, često dolazio u Lješljane. Tu mu je živio otac Spaso, gdje je i Nemanja dugo boravio. On je dobro poznavao stanje u Lješljanima, i uvijek kada se tu nesao, vrijeme je provodio sa nama u sindikalnoj podružnici, radničkoj zadruzi, rudničkom domu, objasnjavaajući dogadjeje i pomazući u organizovanju akcija.

Aprila 1941. većina članova partije iz naše čelije pošla je u rat, i već dvadeset dana poslije kapitulacije vratili su se i počeli raditi na svojim rednim mjestima u rudniku. Rad organizacije je nastavljen u novoj situaciji, za koju naše iskustva nisu bila velika. Uspostavili smo vezu sa komitetom u Bosanskom Novom. Među nama su se, kao i uvijek, ponovo našli Nemanja i Vukašin. Počeli smo se brzo povezivati sa načelnikom radnicima i misliti kako da povećamo broj članova partije i kandidata. Stanje u rudniku se izmijenilo. U rudniku je radilo oko 750 radnika. Proizvodnja je iznosila oko 100.000 tona godišnje. Da bi obezbijedili normalnu proizvodnju, okupatorske vlasti su, pored toga što su naoružale nekoliko desetina frankovaca /službenika i radnika/, doveli su i dvadesetak ustaša, koji su počeli patrolirati po rudniku i cestom Dobrljin - Lješljani. Te ustaše su svojim zasjedanjem, patroliranjem i prijetnjama poželete da plaže radnike. Tako su neki radnici izbjegavali da dolaze na posao, bojeći se da će biti uhapšeni kao taoci. Proizvodnja je počela da opada onda kada je okupatoru bilo najviše potrebno da je poveća, pa je direktor rudnika inž. Černat počeo da interveniše preko radničkih povjere-

nika, pitajući zašto slab proizvodnja. Prijetio je silom, govoreći da će nas natjerati da redovno dolazimo na posao. Ustaše su, na pojedinim raskrsnicama, upadali medju grupe radnika terajući ih na posao, pri čemu bi ponekoga poveli na "saslušanje". U ustaškoj i žandarmerijskoj stanici je gotovo uvijek bilo po nekoliko radnika i seljaka, teoca, koje bi oni poslije izvjesnog vremena puštali, a druge na isti način dovodili. Na te postupke smo se žalili direktoru. Tih dana sam se i sam jednog popodneva, idući na posao, našao u pritvoru.

Iako je već tada dodir sa komitetom u okupiranom Bosanskom Novom, bio otežan, mi smo često odlezili na sastanke i dogovore. Sjećam se više takvih sastanaka i dogovora sa Mićom Šurlanom i drugim drugovima. Detali smo kejom pored une, i pretresali stanje u gradu. Nijemci, ustaše i domobrani otpoteli su proganjanje i klanje Srba. Trebalo je nastaviti partizanski rad u takvim uslovima, koji je morao biti intenzivniji nego ranije. Razmišljali smo koji bi komunisti mogli biti prvi proganjeni. što se tiče lješljanske partiske organizacije, tu smo imali u vidu Šuka, poznatog španskog borca. Na prvom mjestu bio je zadatek prikupljanja oružja. Tih dana, sve do sastanka, nijeden sastanak nije održan, a da nije bilo riječi o prikupljanju oružja.

Početkom juna, Kiko mi je saopštio da ćemo ići u Beogradsku Luku na konferenciju, za koju sam i ja predviđen, kao delegat lješljanske partiske organizacije. Sutradan sam o tome obavijestio svoju partisku organizaciju, posle čega smo održali sastanak na kome smo raspravljali o stanju na području, i govorili o izveštaju koji treba da podnesem kao delegat

A	Bos. k.	11
ABK		

naše organizacije na predviđenom savjetovanju.

Sjećam se našeg razgovora tih dana o tome što rudnik Lječljani predstavlja za okupatora, i da pozivanje našeg delegata na sastanak u Banju Luku znači davanje velikog značaja stanju u rudniku i partijskoj organizaciji: koje i kakve su pripreme izvršene za oružane akcije, diverzije, sabotaže i sl. Zaјednički smo cijelnili da je stanje na čitavom području dobro, i da stalno raste raspolozenje za davanje i pružanje oružanog otpora okupatoru i njegovim slugama.

Tih dana su ustaše krstarile po rudniku motreći prozivke radnika, ulazak i izlazak smjena u rudničko okno, i ne sluteći da se međutim, od ugljene praline, počernelim licima nalaze i rudari, koji će se svega nekoliko kilometara dalje naći na sastanku partijske čelije, grupe aktivista, ili na vezi kojom će primiti zadatek. Direkcija rudnika je svakodnevno strijepila da će opesti proizvodnja, i stalno je tražila izvještaje o iskopanim količinama. To selima su stizali pozivi pojedinim uglednim seljacima da se jave okupatorskim vlastima. Čitave grupe seljaka odvodili su na opravku puteva razderanih njeničkim tenkovima.

Tada smo intenzivno redili na prikupljenju podataka o tome, koji su drugovi, povratkom iz bivše jugoslovenske vojske, posle kapitulacije, donijeli oružje, odijelo ili drugu opremu. U to vrijeme je okupator raspisivao razne okružnice i pozivao na predaju oružja i opreme okupatorskim vlastima. On je prijetio kaznama i represalijama. Međutim, ove prijetnje nisu imale uspjeha. Drugovi iz organizacije stalno su se našazili po selima. Partijski sastanci su tada bili vrlo česti.

Kratko smo se dogovarali, podnosili izvještaje o izvršenim zadacima i primali nove zadatke. Detaljno smo razredili plan našega rada i izvršili zaduženje tako da je svako od nas dobio svoje područje, po nekoliko sela, gdje je imao da radi i za sebe veže što više ljudi. Posebna je pažnja posvećena radu u rudniku, sa rudarima. Radilo se u tri smjene, a ručnik je bio podijeljen na Devetaku i Lješljane. Članovi partije i kandidati radili su u raznim smjenama. Nastojali smo da na sastanke dolje što više drugova. Oni koji ne bi mogli biti na sastanku, posle su obavještavani o zaključcima i zadacima. Radnički dom je zaposjela opštinska administracija Ravničke opštine. Ni dom, ni druge prostorije nisu se mogle koristiti za veće sastanke. Zato smo sastanke održavali obično u šumi ili nekom zaseoku sela Devetaka i Lješljana.

Iako su okupacijom pojačani teror i prijetnje, iako su po selima počele da krstare ustaške patrole, nama su u selima i rudniku nastali još bolji uslovi u pogledu objavljivanja događaja, reda sa ljudima po selima i vezivanja pojedinaca i grupe za sebe i stavove partije. Koristili smo pretnje okupatora i njegovih vlasti.

Narod se počeo interesovati za situaciju i pitali šta će iz toga da bude. Mi smo ovo koristili, govoreći da se ne predaje oružje, da se ljudi ne prijavljuju okupatorskim vlastima i sl. Oni koji su imali oružje i odijela, počeli su oružje sakrivati, a odijela farbatи i prekrnjati.

Jednog popodneva došao mi je Dragoljub Škondrić i saopštio kada krećemo u Banju Luku. Rekao je da i on ide kao delegat Blagajskog partiskog organizacionog komiteta. Naši susreti su bili

A blv Bos.	Luka
------------	------

BK

česti, i uvijek radosni, jer smo razgovarali o tome kako rade partiju organizacije. Posebno sam se radovao što i on ide na taj sastanak. Počeli smo zajedno razmišljati o stanju na području Blagajske i Lješljanske partiju organizacije, i što ćemo iznijeti u svom izvještaju. Stanje se donekle razlikovalo u Blagaju i Lješljanima. Naime, Blagaj je naseljen muslimanskim življem, pa je kod srpskog stanovništva susjednih sela bilo ne-povjerenja prema Muslimanima, a bilo je i takvih koji su sve Muslimane vidjeli kao ustaše. Sjećam se naših dogovora o tome kako se treba postaviti da se ne dozvoli raspisivanje vjerske mržnje. Uporno se radilo da se onemogući propaganda neprijatelje koja je išla za tim da se raspisuje vjerska mržnja.

Miće i Ljuban su se već bili dogovorili na koji način ćemo putovati u Banju Luku. Rano ujutro sam stigao na željezničku stanicu Blagaj i po dogovoru ušao u treći wagon od lokomotive. U njemu sam našao Miću, a zatim je kasnije iz drugog vagona ušao Ljuban. U Banju Luku smo stigli prije podne, a zatim jedan za drugim, u određenom razstojanju krenuli ulicom prema Vrbasu.

Idući prema mostu preko Vrbasa, bio sam na jednom mestu zadržan od policije. Tražili su ličnu kartu. Poslije listanja po bloku legitimacija mi je vraćena, pa sam brzo produžio da ne bih izgubio vesu. Išli smo do kafane, koja se, mislim, zvala "Šipsi". Tu je čekala veza. Od ove kafane, na velikom odstojanju, krenuli smo preko Vrbasa, a zatim kroz nele šljivike i uzanom stazom do šumareve kuće na Sehitlucima. Poslije kraćeg zadržavanja u šumici oko kuće, počela je konferencija u jednoj sobi. Bilo nas je oko petnaest. Osim Miće i Ljubana,

poznao sam i Osmana Karabeđovića, koji je dolazio ranije u rudnik Lješljane, radi stvarenja neće partiske organizacije, i još dva druga sa kojima sam se sretao u Novom, ali im nisam znao imena. Konferenciju je rukovodio Djuro Pucar, kojeg sam tada upoznao. On je izložio situaciju i govorio o zadacima partije na priprema za oružani ustanak.

Većina delegata je diskutovala. Govorilo se o jačanju partijске organizacije u pojedinim mjestima. Drugi lucar je tražio da se govori o tome: koliko se sakupilo oružja, koliko ima ljudi spremnih da na znak podju od kuće u oružane odredе.

Ja sam iznio stanje u lješljanim i okolnim selima. Evo nekih sjećanja: koliko je god zaoštrevanje političke situacije 1939. i 1940. negoveštavalo propast stare Jugoslavije, ipak je samo okupacija, i sve ono što je sa njom i sa propašću Jugoslavije došlo, pokazala ljudima pravo stanje. Jedan broj ljudi, koji su bili vojni obveznici, nije se vratio kućama, i nije se znalo šta je sa njima./Neki se ni posle rata neće vratiti./ Život stotina radnika sa sela, u pogledu snabdjevanja, bio je vezan za Bosanski Novi, preko Blageja, svodne, Petkovca i Dobrljina, kuda su išle ceste i željeznička pruga, pod kontrolom okupatora. To je dovodilo stanovništvo u položaj, da bude pritvoreno kao taci, i da pojedinci budu okarakterisani kao ljudi koji se vrte oko okupatorske vlasti. Tome je pogodovala i činjenica da je bilo pojedinaca iz redova muslimanskog i katoličkog življa, koji su se ispoljili kao ustaše, pa su Srbi gledali na sve Muslimane i Hrvate kao da su ustaše. Takva politička klima stvarala se naročito u selima Poljavnice, Ravnice, Bojište, Petkovac, Mazić i drugim, koja su bila izložena ispod droma patrola neprijateljske vojske. Slati su pozivi seljacima

AMV Bus. Inc. 100-100

da se javi okupatorskim vlastima. Oni su se počeli obraćati nama pitanjem šta da rade. Tako je polovinom maja, dok smo išli sa posle prema kući Stojana Vujošovića, pred nas izbio Dušan Kostadinović /gazde Pere/; to je bio sin čuvenog kulaka, pa nas je čudilo šta on traži. "Kuda ti, gazda Dušane", pitali smo ga? "Steri mi je pozvan da se odmah javi vlastima u Bosanski Novi" - reče nam, "pa sam pošao da vas pitam šta da radim" "Ako nas pitaš i slušaš, onda ti savjetujemo da se niko ne trebajavljati okupatorskim vlastima, jer mi tu vlast ne priznamo. Nikakvi pozivi te vlasti za nas ne važe. Treba se sklanjati u šumu, dalje od vlasti". Išli smo njivama prema selu Velika Zuljevica, a Dušen je bio sa nama. Obašnjavali smo situaciju. Seljaci su ponegdje orali, i zastajući, stupali u razgovor sa nama. Takve slike su se tih dana i nedjelja stalno ponavljale, i u selima Devetaci, Prusci, Svodna, Zuljevica, Vodičovo i drugim. To su bili i sadržaji naših razgovora na partijskim sastancima. Slučaj sa Dušanom Kostadinovićem govori kako je brzo rastao ugled partije u masama. On nas je opominjao da šire gledamo na ponašanje i respoloženje ljudi bez obzira na njihov socijalni i materijalni položaj. Ugled komunista i naprednih radnika rastao je i time što su oni bili bolje informisani, i znali tumačiti dogadjaje i situaciju. Osim toga, mnogi su među rednicima, i u selima, stekli ugled kao oprobani borci u sindikalnom ratu, vođeći akcije za bolji položaj rudara. Nalažeći se u svim redovima otpora okupatoru i stalno sa naredom, brzo je rastao uticaj komunista i partije. Međutim, bilo je i takvih, seljaka narođito, koji su tražili da čuju šta sve o tome što mi radimo misle ugledniji seljaci, i stariji ljudi,

i kakvu oni podršku daju našimancijama. Uvidjajući to zaključili smo, da smelije idemo na šire skupove radnika koji rade u reznim smjenama, a i na šire skupove po selima. Takve sastanke su održavali drugovi Gojko Šurlan, Lazo Desnica i Djudja Trmošljanin, sa grupama radnika koji su radili u Devetecima, i seljucima okolnih sela, a mi ostali članovi partije u Ješljanim i drugim selima.

Sve je to bilo prisutno kada sam govorio o radu lješljanske partiskske organizacije. redsedavajući Djuro Pucar, tražio je da se iznosi koliko smo prikupili pušaka, eksploziva i kako objašnjavamo rudarima i narodu situaciju, kako ih pripremamo za borbu. Vidio sam da tu nema mesta frazama, i da treba govoriti konkretno. Bila je kritikovana naša partiskska organizacija što je dozvolila da Vukašin Šuk^{1/} bude uhapšen i odveden u logor. Dobili smo zadatak da ga pokušamo osloboditi. Iza mene je govorio Dragoljub Žondrić. Iznosio je šta je učinjeno u blagejskoj partiskskoj organizaciji. Govorio je o štrajku blagejskih radnika, koji je upravo bio te zime, i koji je ostavio veliki pozitivni uticaj i borbeno raspoloženje radnika.

Diskusija je bila vrlo živa. Osman Karabegović je detaljno razlagao zadatke koji stoje pred komunistima. Bilo je riječi o radu na selu, sprečavanju poljačke, skrivanju žita od okupatora, smjelijem prijemu novih članova u partiju itd.

Konferencija je završena poslije podne, a zatim smo ručali i pojedan ili dvojica krenuli pošumljenim stazama prema gradu. Nas trojicu je u gradu razmestio na spavanje Sloboden

1/ Vukašin Šuk je bio španski borac. Tamo je otiašao kao student prava. Među prvim je odvezen u logor u Kostajnicu, od strane okupatorskih vlasti; tu je bio oko tri nedelje, a zatim je prebačen u Koprivnicu, gdje je nayodno stradal.

Kokan. Kod njega sam sa Mićom Šurlanom prenočio. On se u to vrijeme vratio iz Sovjetskog Saveza. Te noći sam prvi put slušao očevice, koji nam je pričao o svojim utiscima iz prve zemlje socijalizma.

Sva trojica smo se sutradan vratili istim vozom do Blagaja, posle smo se razisli na zadatke oko prenošenja zaključaka. Odmah sam podnio izvještaj organizaciji i govorio o savjetovanju. Dogovorili smo se o daljim zadacima. Zaključili smo da smjelije idemo na prijem novih članova u Partiju, da odabiramo nove kandidate.

Odmah smo počeli sa primanjem novih kandidata, tako da smo za mjesec i po dana, do početka ustanka, povećali broj kandidata na 15. Svaki član partije je imao po nekoliko kandidata sa kojima je radio i bio stalno povezan. U mojoj grupi su bili: Simo Ivanović, Rajko Ivanović, Đuro Milošević i Pavle Uljača. Gojko Šurlan je radio sa kandidatima: Brankom Nikolićem, Milanom Stanićem i Dragecom Presečaninom. Svoje grupe su imali i članovi partije Mikan Šurlan, Lazo Desnica i Djudja Premošljenin. Međusobno smo mijenjali partisku literaturu, letke i drugi materijal, koji smo sa kandidatima čitali.

Poslije savjetovanja na Jelitlucima, više smo radili oko prikupljanja oružja, municije, iznošenja i skrivanja eksploziva itd. Počeli smo raditi na tome da oslobođimo Vukašina Čuka, koji je bio u logoru, u Kostajnici. U pripremama za njegovo izvlačenje iz logora, nama je počeo da pozeže dr Jovo Bjelić, ljekar u "Gipadu", u Dobrljinu. Jovo je koristio vezu sa nekim svojim prijateljima u Kostajnici. Stvar je bila dobro pošla, ali je Vukašin u međuvremenu prebačen u Koprivnicu, u tamošnji logor. To nam je stvar komplikovalo. ~~Radili smo se u~~
~~čas. krajine B. Luka~~

teškoj situaciji. Naša iskustva u tom poslu bile su mala, a nedostajalo je i hrabrosti da se nešto preduzme, u uslovima prisustva okupatorske vlasti. Međutim, trebalo je brzo raditi, pa smo se, rađeći druge poslove, na taj zadatak stalno vrćali. Kako je Neenanja Vlatković često kod nas dolazio iz Jasca, on nam je otkrio mogućnost veze sa Čukom u Koprivnici. Nekao je da njegov otac ima rodbinu u Koprivnici, i da preko nje nešto pokušamo. To je prihvaćeno, ali je trebalo naći ličnost koju ćemo temo poslati. Odlučili smo da teži zadatak damo Boži Mlinariću. On je radio kod Spase Vlatkovića, kao trgovачki pomoćnik, bio je živ i temepramentan. On će prvog dana ustanika otići u partizane, boriće se čitavo vrijeme rata, imati uspjeha i padova, od komandira voda do komandanta bataljona, da bi iz rata izšao kao komandant konjičkog diviziona. Božo je privatio da ide u Koprivnicu; spremili smo pismo i paket za Vrkašinu. Poslije povratka Božo nas je izvjestio da je preko predviđene veze, sve ovo uručio, ali nisu postojali nikakvi izgledi da se nešto učini u cilju njegovog oslobođenja. Vrijе je tako brzo prolazilo, situacija se menjala iz dana u dan, otpočeo je njemački napad na SSSR, i mogućnost da se šta u tom smislu preduzme nije više potajala.

Koliko se sjećam, bila je nedjelja 22. juna, kada smo se po dogovoru trebali sastati sa drugom iz komitete Bosanski Novi. Bastanak je ugovoren na obali Sane, na kilometar iznad željezničkog mosta. Meni i Ljubanu Skondriću je taj drug trebao da prenese direktive. Na ugovorenom mjestu nas je sačekao Emajlo Ibrahimbegović. Sa njim smo se dobro poznavali. To je bio dobar aktivista /kasnije postaje izdjanik i strijeljan je

A.H.U. Doc. krajine B. Luka

AK

od strane partizana/. Čim smo se susreli, on nam reče da su Nijemci napali SSSR. Iako se to moglo očekivati, bili smo iznenadjeni tom viješću. Tako je naš razgovor dopunjen nepredviđenim dnevnim redom. Rodiskutovali smo i o tome događaju, i dogovorili se da odmah održimo sastanak svojih organizacija i objasnimo radnicima novonastelu situaciju. Trebalo je pojačati rad po selima i objašnjavati da se ugledniji seljaci, koji su bili pozivani za taoce, ne odazivaju vlastima. Uticaj partije sve više je rastao. U pojedinim šumarcima i u prikrajcima, sakupljale su se grupe seljaka i razgovarale o tome šta da učine. Usteće su počele da vrše ispad u selima - počelo je odvodjenje taoce, koji su trebali da garantuju živote okupatorskih vojnika. Na desetine seljaka je pozivano i odvodjeno na kuluk, radi opravke puteva i željezničke pruge, izmedju Dobrljina i Bosanskog Novog, Blageja i Svdne. Ceste su bile razrovane od kretanja nemačkih tenkova i motornih vozila. Sa tih akcija su pojedini seljaci, a naročito omledinci, bježali, pa smo ih počeli okupljati i pripremati da stupe u grupe i o-dreda, radi zaštite sela od poljačke, a kasnije za oruženu borbu. Seljaci su počeli da prave skloništa po selima, za porodicu i hranu. Pozivanjem seljaka na kuluk, okupatorske vlasti su htjele da, pored rada, drže na okupu veće grupe seljaka, neku vrstu taoce, jer su već bili otpočeli napadi na okupatorske vojнике i oficire. Traženi su i odvodjeni naročito ljudi, koji su uspjeli da se vrste iz stare jugoslovenske vojske, i donesu oružje i opremu. U narodu se brzo pročuo glas, o hapšenju građana u Irijedoru, i oko njega, i o strijeljanju većeg broja taoce u Sanskom Mostu, zbor napada na njemački

A.I.I. Do. Kralje D. Luka

ABK

kamion.

Početkom jula mi je saopšteno da sam određen za vojnog povjerenika, za pripremu i dizanje ustanaka u rudniku Lješljani i okolnim selima. Trebalo je povezati rudare koji su radili u rudniku, a stanoveli po selima, simpatizere partije, i druge, sa kojima se do tada vodio razgovor o dizanju ustanaka, o sakupljanju oružja, municije itd. Ustane su se u rudniku pojavčavale. Njihov je broj narastao na oko 60, sa dva puškomitrailjeza. No, oni su se sve više orijentisali na područje samog rudnika. Ovo su činili zbog toga što je direkcija na taj način htjela da kontroliše rednike i vrši pritisak da ih što više dolazi na posao. Na prozivkama rudarskih smjena uvjek je bio prisutan poneki ustaša. Nedjutim, u selima je bilo drukčije. Uz potrebnu budnost, mogli smo se sastajati i u većim grupama.

U selima je postojalo sve življe. Borbeno raspoloženje sve je više raslo. Seljaci su pitali šta da rade, ukoliko naiđu ustaše ili druge okupatorske snage, da po selima pljačkaju ili kupe teoce. Govorili smo im da se sklanjaju u šume i da se nikom ne javljaju, da pripremaju oružje i čekaju dok im damo znak za oružani otpor. Da je već unapred postojalo borbeno raspoloženje kod naroda govori i to, da smo za nekoliko časova 30. i 31. jula uspjeli sakupiti nekoliko stotina ljudi, koji su 31. jula iz raznih pravaca krenuli u napad na rudnik Lješljane, koji je te noći do temelja razrušen. Ta činjenica, kao i svest kojom su rudari išli da poruše rudnik i tako ostanu bez osnovnih sredstava za život, govori kakav je uticaj partie. Pre napada na rudnik, i u toku priprema, pred nas se, pred ostalog postavilo i pitanje šta raditi sa porodicama rudara

koji su stanovali u - koloniji - rudnika i bili u lavnom sa strane. U pripremama za napad na rudnik bilo je predvidjeno da se porodice rudara koje su bile stalno nastanjene u koloniji rudnika, smještate i ishranjuju po selima. Takvih je u rudniku bilo preko stotinu. Po ovom planu, dio porodica je pre napada bio izvučen u sela.

Radi povezivanja pojedinaca koji su izvršavali zadatke, dobijene od partijске organizacije ili od vojnih povjerenika, kao i objašnjavanja situacije i organizovanje priprema - početkom jula smo sazvali sastanak, koji je održan u Šurianskom gaju, između rakovačkog groblja i devetečke škole. To je bio prvi Širi sastanak takve vrste, koji je pripremila lješljenska partijска организација. Na pripremi toga sastanka radili su svi članovi partije i kandidati. Svaki je na taj sastanak trebalo da dovede što više rudara i seljaka - simpatizera, kao i drugih ljudi sa kojima se već razgovaralo, i koji su bili raspoloženi za borbu protiv okupatora, ili da nas pomazu. Taj sastanak je trebalo da pokaže naš uticaj i pravu snagu našeg zamišljenog oružanog odreda, kojega smo imali zadatak da pripremimo. Prisustvovalo je oko 50 ljudi; na tome smo sastanku pročitali nekoliko letaka. Još nismo bili dobili proglaš CK KPJ na ustank, ali znaјući za stav partije i opšti poziv, na sastanku smo govorili i o tome. Objasnjavali smo situaciju i govorili o pripremama za ustank. Organizacija sastanka, discipline, interesovanje za dogadjaje i drugo - name je u partijskoj organizaciji ulilo novu snagu, i dalo podstrek da brže nastavimo pripreme. Zato je ovaj sastanak imao i Širi politički značaj. Naime, članovi partije, kandidati i

A.M. Boško Kralje D. Luka

ABK

drugi aktivisti, uglavnom su bili rudari i mlađi ljudi. To se u opštoj političkoj aktivnosti počelo primjećivati. Tako su seljaci, kada bi se sa njima razgovaralo o potrebi oružane borbe, o mogućnostima davanja otpora i sl., pitali ko stoji na čelu toga pokreta, toliko ima onih koji su služili vojsku, ima li uglednih seljaka itd. To je bio znak, da ljudi vode računa ko je na čelu borbe. Poslije sastanka ljudi su nem počeli prijavljivati oružje. Sjećam se sastanka, na kojima smo pretresali pojedince, dijelili njihovo raspoloženje i nagađjeli da li on ima oružje ili nema. Tako bi se neki od nas priječao, da li je kod nekog, na svadbi, narodnom zboru i sl., video pištolj - pa bismo upućivali prijatelje da to ispitaju i sl. Pojedinci su se ustručavali da kažu da posjeduju oružje, ali bi u razgovoru o potrebi otpora okupatoru govorili: "Samo da počne, biće oružje", i sl.

Situacija se sve više zaoštrevala. Odgledno je da će ubrzo morati da bukne ustank. Iz komiteta Bosanski Novi sve češće smo dobijali zadatke, morali podnosići izvještaje o stanju i pripremama. Očekivao se trenutak kada će početi borbi.

Dvadeset i sedme jula sam pozvan na sastanak u Bosanski Novi. U kuću Miće Surlana sam došao kroz bašte iz ciglane. Na sastanku su bili Josip Mažer - "Šoša", Mićo Surlan, Zajko Dizdarević, Milan Ličina, Ljuban Skondrić, Joka Ignjatija i Relja Lukić.

Šoša je stigao u Bosanski Novi iz Orlovec, kod Irijeđora gdje je održan sastanak na kome je on rasporedjen na naš kraj. Njega je Ljuban Skondrić sačekao na stanici u Srednji i došao sa njim. Bilo mi je čudno, kada sam se našao u kući

Miće Šurlans, da se ovakav sastanak održava u njegovoј kući, kada je Miće kompromitovan i progonjen, a pogotovo kada sam i njega vadio na tom sastanku, jer on jo već prije mjesec dana izbjegao od progonjenja u Novsku planinu. U stvari, Miće se u noći pre toga, uvukao u grad, i tako prisustvovao sastanku. Drugovi iz sreskog komiteta izabrali su tu kuću, pred nosom policije i po danu, jer su osjećali da će to biti najbolja obmana okupatoru i njegovoј policiji. Inače, Miće je sa Bošom ostao u kući još dva dana, dok nisu izvedeni ka Lješljanima.

Boša nam je saopštio da je došao da bi rukovodio pripreme za ustank, i oruženim akcijama, koje treba da počnu. Dnevni red sastanka, bio je: pripreme za ustank. Poznavao sam ga sa savjetovanja, sa Šenitluks, i misleći o tome sastanku i njegovoј diskusiji slušao sem sada kako je govorio, sjedeći razdrljene košulje. Govorio je o tome kakve je grupe potrebno stvoriti. Razmišljao sam, i nisam vjerovao, da se počinje da ostvaruje ono što smo govorili na Šenitlucima.

Na sastanku sem podnio izvještaj o toku priprema, na Ravničkoj opštini, a posebno u rudniku, što je Bošu i u detaljima interesovalo. Svi smo se saglasili da je rudnik, po značaju, za okupatora jedan od najvažnijih objekata, na koji treba u prvom redu napasti. Naime, iako je on već do tada bio poseđnut sa oko 60 ustoša i imao jaku žandarmerijsku stanicu, on je sedam kilometara udaljen od željezničke pruge i žičarom se ugalj prevozi iz Lješljana u Dobrljin, pa je moguće rušiti piramide i druge objekte, i tako spričavati prevoz ugalja. Izvještio sam da raspolazemo sa 6 vojničkih pušaka, nekoliko lovačkih pušaka i pet pištolja. Bili smo sigurni u još toliko

A.P. Doc. krajine B. Lukš

ABK

pušaka, jer su nam ljudi obećali ako zatreba. Isto tako smo imali više od 100 kilograma eksploziva, i potrebnii broj štapina i kapisli.

Ovo oružje je podijeljeno u grupe, koje su dobile nazive: Lješljanska, Devetačka, Svodjanska, Žuljevačka i Trusačka. One su gotovo stalno na okupu, ili su tako povezane, da se lako mogu sakupiti. Bile su vezane za vojne povjerenike, i to: Lješljanska za Relju Lukića, Žuljevačka za Simu Ivanovića, Svodjanska za Lazu Desnicu, Devetačka i Trusačka za Gojka Šurlana. Ove to, sa još mnogo detalja, iznio sam na sastanku.

Sastanak je završen u mрак tega dana. Na njemu je zaključeno, da se ubrzaju pripreme oružanih grupa i što prije otpočnu napadi na rudnik, rušenjem postrojenje i ometanjem proizvodnje uglja.

Da bi se Boša i Mićo Šurlen, koji su se krili od okupatorskih vlasti, prebacili na područje oko Lješljena, dogovorili smo se da dodjeli po njih za dva dana u Bosanski Novi. Trebalо je da ih u zoru sačekam na obali Sane, u kukuruzima izmedju pješačkog i željezničkog mosta na Sani, gdje bi se oni čamcem prebacili.

Te noći, izmedju 29. i 30. jula, pala je kiša. Po rosi sam se, pre zore, spustio niz Boštanjsku kosu, pored kuća, a zatim kroz kukuruz, došao na odredjeno mjesto. Zajko Dizdarević je na tom sastanku dobio zadatak, da Bošu i Miću čamcem proveze preko Sane. Međutim, čamac se nije mogao lako pronaći. To je neposredno uz sami grad; zato se od toga kasnije odustalo, pa su oni išli preko mosta. Bilo je predviđeno da pucaju na stražara, ukoliko bi im ometao prelaz, tražio legitimacije.

A.B. i Boš. kralje D. Luku

ABK

i sl. O promjeni te odluke ja nisam obaviješten, pa sam bio u neizvjesnosti. Osmatrajući na sve strane, primjetio sam da idu preko mosta, kada se već razdenilo. Uhvatio me je strah. Na njihov prelaz preko mesta nisam pomicao, pa sam stalno gledao na suprotnu stranu - obalu Sane i osmatrao rijeku da bih ugledao čamac. Neiskusan, razmišljao sam šta će se sada desiti i šta da radim. Međutim, oni su sa pištoljima u djepovima, pored stražara prošli bez ometanja. Usput su mi rekli da idu na željezničku stanicu. Čim su se primakli, počeo sam drmati stabljike kukuruza, da bih im se javio. Kada smo se sastali, pošurili smo prema šumi. Dohvetivši se šume, počeli smo razgovor. Pitali su me šta bih radio, da su oni zapucali na stražara ili stražar na njih. Tako smo se u razgovoru, na mom prvom partizanskom zadatku, saglasili da ne ide uvijek sve baš onako kako se dogovori, ali eto zadatak smo izvršili i na drugi način, što je najvažnije. Pričali smo o tome, kako teku pripreme za napad na rudnik. U to vrijeme je već minirano jedno okno u rudniku. To je učinila Lješljanka i Devetačka grupa - eksplozivom je miniran čahrt iznad tzv. "Jožefova stolna".

Išli smo šumom, uz bojišta, prema Krivoj glavici. Poslije podne smo stigli do Frusca, i smjestili se u Gramočljinom gaju, iznad Agina polja. Počeli smo razgovore o sprovodjenju zaključaka sa savjetovanja u bosanskom Novom, na kome je zaključeno: da se odmah okupe svi naoružani borci i da se stvari odred čiji bi komandant bio Milorad Mijatović, kandidat za članu Partije Blagajske partiskske organizacije i rezervni oficir, a za političkog komesara je određen Mičo Čurlan. Takođe je

Avt. Doc. kralje B. Luku

ABK

zaključeno, da treba da se povezemo sa komunistima iz Dobrljina, Blagaja, i Svočne, i da uspostavimo vezu sa drugovima u Knež Polju, i drugovima koji su počeli izlaziti iz prijedora u kolna selu. Već su bile stvorene gerilске grupe u Brezičanima, Ahmetovcima, Vodičevu, Kulpinima i nekim drugim selima. Toga časa, 28. jula, počeo je Soša rukovodjenje pripremama za oruzanu borbu, odnosno napad na Lješljane. Veze su počele raditi na svim stranama. Kuriri su upućeni po Dušana Misiraču, koji se tada nalazio u Peštirevu više Dobrljine, a Ljubom Skondrić, koji je te večeri stigao kod nas, pošao je po Milorada Hujatovića i Ljubomara Kantara.

Soša je tražio da Milorad što prije dodje, jer nije bio siguran da mu je saopštena odluka da je određen za komandira čete - odnosno odreda, za koji su se borci već počeli prikupljati. Tu su se nemo našli: Lazo Deenice, Gojko Čurjan, Djudja Framošljanin i još nekoliko članova lješljanske partij-ske organizacije. Sjedili su pod hrastovima, sa puškama u ruci, čekajući naredjenja. Dok se među nama vrši podjela zadataka, u hladovini hrastova sjedi grupa sa Lazom Babićem, koji je već otisao u šumu i ne vruća se kući, a u crno ofarbenoj vojničkoj uniformi, sjedi i čisti zatvarač svoga karabina, očigledno čekajući naredjenje kuda da kreće.

Na sastanku toga popodneva, svaki od nas je dobio određene zadatke. Svi smo shvatili da od tog časa treba izvršavati Sošina naredjenja. Taj dan je prošao u prikupljanju podataka o stanju u rudniču, u stvari o tome šta radi i produžimo neprijatelj.

A.I. : Doc. kraljice B. Luka

ABK

U rudniku, Lješljenskom i Devetsačkom, situacija je postala napeta. Veliki dio radnika je radi lične bezbjednosti prestao da dolazi na posao. Grupe radnika su se prikriveno privlačile u neposrednu blizinu rudnika, osmatrale stanje u nose-lju, šta rade i kuda se kreću ustaše itd. Dobijeni su podaci, da je toga dana u Lješljanje, cestom iz Dobrljina, pristiglo desetak ustaša, i da su ustaše i Žandarmi zelazili u okolne zaseoke i odveli nekoliko seljaka.

Na sastanku je odlučeno da ja sutradan, tj. 30. jula ponovo idem u Bosanski Novi, i donesem nekoliko sekacija, nešto sanitetskog materijala i 5 komada bombi, i još neke stvari, i da se istovremeno povežem sa sreskim komitetom i podnesem izvještaj o Bošinom i Mićinom izlasku. Rano ujutro sam krenuo u Novi preko Blagaja, gdje je prvo trebalo da nadjem Djuru Radmara, člana Blagajske partiskske ćelije. Trebalo je da mu prenesem neke zadatke. Djuro me obavijestio o tome da je dva dana ranije kamion ustaša iz Bosanskog Novog jurio cestom prema Svodnoj. U Novom se saznalo da su tu Boša i Mićo, i da su napustili grad. Bastala je potjera za njima. Neko ih je primijetio onog jutra, kada su izašli, i obavijestio ustašku vlast. Kamion ustaša je u Blagaju tražio tri čovjeka, među kojima jednog u kožnom kaputu /Bošu/. Djuro me savjetovao da ne idem u Novi, jer se tamo stanje pogorčalo, ali zadatak sam morao izvršiti. Obukao sam Djurino odijelo, i vozom pošao u Novi. I toga puta sam imao sreću i zadatak sam uspješno završio. Jedino bombe nisam uspio da iznesem, jer je osoba kod koje su bile u toku noći, bojeći se pretresa, bacila bombe u jamu.

Stigle su vijesti u Knež Polje i Podkozarje o ustanku oko Drvara. Pričalo se o zarobljavanju velike koljine oružja.

municije i druge opreme. Govorilo se kako su Drvarčani uputili kolima puške na Kozaru, da ih treba prihvati, poći u borbu i sl. Ove su vijesti još više uticale da se borbeno raspoloženje poveća i narod diže na noge, pogotovo kada smo 31.

jula ujutro, saznalida je u Knež-Polju planula prva ustanička puška. Ali i okupatorske vlasti su saznale da se priprema napad i ustansak. Da bi osuđili ustanike, oni su po selima kupili odrasle ljude i omladinu, i odvodili na kuluk za opravku puteva. Počela su hapšenja ugleđnijih seljaka i onih za koje se pretpostavljalo da mogu da se "odmetnu" u šumu. Ovi su postajali taoci. Tako se tih dana u Dobrljinu, u žandarmerijskoj stanicici nalazilo oko 30 seljaka i radnika iz pilavci i rudnika. U Lješnjanim su 31. jula ustaše počele da hapse taoce, koje su затvarali u staru baraku. Među taocima su bili: Spaso Vlatković, Djuro Šurlan /crni/, Petar Šurlan, Nikan Šurlan, Djudja Šurlan i drugi. Ustaše su ranije dovodile kao taoce samo ugleđne seljake, međutim, toga dana počeli su privoditi sve koje su zatekli na putevima i njivama, i u baštama.

Hapšenje je uslijedilo kao odgovor na bežanje sa kulurom, i što je na posao došao mali broj radnika /iz popodnevne snijene je došlo svega 50 rudara, najviše onih iz kolonije, koji su tu stanoveli i bili pod kontrolom okupatorske vlasti i ustaše/. Ustaše su obavještene, a i sami su primijetili podkolnim brdima okupljene grupe naroda.

Dani su tako proticali u borbenom raspoloženju, na čitavom području Kostajnice, Dobrljina, Ravničke opštine, Lješnjana, Svodne i Grabaznice, sve do Prijedora. Iz tih sela je bilo preko hiljadu radnika, zaposlenih u rudniku Lješnjani, pi-

A.M. Boč. kraljice B. Luka

ABK

leni u Dobrljinu i gipsari u Blagaju i Petkovcu. Oni su potovo svi bili organizovani u UMSU, do njegovog raspustanja. U štrajkovima i drugim oblicima borbe za svoja prava, oni su stekli iskustvo.

Mnogi radnici su još maja mjeseca, kada je partijska organizacija dala direktivu za sakupljanje oružja i opreme, počeli stvarati rezervu eksploziva. Rudari su iznosili eksploziv, koji su predavali na određeno mjesto. Tako smo od početka ustanika imali dovoljne količine eksploziva, za diverzije i rušenje, koja smo bili predvidjeli. Eksploziv su nedju prvima počeli da iznose: Gojko Šurlan, Lazo Desnica, Mikan Šurlan, Đurđan Milošević, Nirko Gračić, Mladjen Gračić, Sime Batar i drugi. Količina eksploziva je iznesena za kamenuolom, kojim je rukovodio Ilija Šurlan. On je trebao veće količine eksploziva nego što su bile potrebne, pa je višak iznošen u naša skladišta.

Ovdje nije moguće iznositi niz štrajkova, koje su radnici vodili, naročito od 1935., u kojima su se kalili borci koji su tih prvih dana ustanaka na čelu gerilskih grupa. Tako su Lazo Desnica, Branko Vuković, Mikan Šurlan, Milen Jelisavac i drugi, koji su 1939. bili članovi radničke delegacije, i išli u Zagreb, na pregovore sa poslodavcima, u ime radnika koji su štrajkovali dvadeset dana, sada bili prvi borci gerilskih grupa i organizatori prvih borbi.

O učešću radničke klase u ustanku u nepedu na Lješljane, i kasnije u stvaranju prvih četa i odreda na širem području Kozare, govori i to da u svim jedinicama, koje su nastajale i stvarane u Kozari na Balju, Karanu i drugim mjestima, nije bilo komande bez rudara i drugih radnika, na rukovodećim položajima. Isto tako su oni sačinjavali jezgro boračkog sastava.

amo u prvoj četi, koja je sa došom, posle napada na lješljene i razbijanje fronta, krenula na Kozaru, bilo je oko 80 rudara, od oko 100 boraca ukupno.

Ovo treba istaći zato što, u dosadašnjim zapisima o početku ustanka i borbama na Kozari, nije dovoljno isticano učešće lješljanskih rudara i drugih radnika, u ustanku i kasnije, u borbi. Nekada se ovo i zaboravljalo, pa se isticalo, kako su se većinom seljaci iz okolnih sela okupili i krenuli u napad na Lješljane. Međutim, treba istaći da je, ^{od}oko 700 rudara koliko ih je tada radilo u rudniku, svega 50 došlo na posao u popodnevnu smjenu 31. jula i to većinom onih koji su stanovali po barakama i rudniku sa svojim familijama, i koji nisu mogli izbjegći kontrolu ustaša. Isto tako je i prethodnih nekoliko dana, na posao dolazila svega trećina radnika. Svi ostali su prihvatili direktivu i prestali dolaziti na posao.

31. jula, u celima od Kostajnice do Irijedora, vijencom preko Pestireva, Prusaca, Beržičane i Grabašnice, okupila se masa ljudi, među kojima su i rudari sa rudarskim sjekirama i krampovima, i seljaci sa vilama, kosama itd. Bilo je i nekoliko pušaka. Na ovaj način su štićena sela od upada ustaša i odvodjenja ljudi na kuluk i za teoce. Sela su tako štićena od pljačke. To je dovelo do napada na Kostajnicu, Dobrljin, Lješljane i svetu. Iako je napad na rudnik, u cilju diverzije i sabotaže - bio proglašen za nekoliko dana kasnije nismo ga mogli odgadjati za predviđeno vrijeme. Zato se voša, i ostali koji smo se tog dana nalazili sa njim, premjestio na pošumljenu glavu iznad Agina Polja. Sa ove glavice se daleko vidjelo i moglo se osmatrati naselje rudnika.

A.I.D. Don. kraljice D. Luku

ABK

U toj šumi je 31. jula ujutro, završen sastanak koji je započet 30. jula poslije podne. Naime, 30. jula popodne, oko Šoše su bili okupljeni drugovi: Mićo Surlan, Milorad Mijatović, Dušan Misirača, Lazo Desnica, Gojko Surlan, Dragoljub Skondrić, Ljuban Kantar, Lazo Babić, Djura Tramošljjanin i Relja Lukić. Trebalo je sagledati situaciju, pretresti tok priprema gerilskih grupa i odreda. Svi drugovi su govorili o tome da se narod okupio po brdima, i da su raspoloženje i atmosfera napeti. Ocijenjeno je da se situacija razvija brže, nego što smo predvidjeli. Predlagano je da se odmah krene u napad. Ovo je obrazlagano time, da se sakupljene mase neće moći zadržati, i da će krenuti u napad. Shvatili smo se da se sa napadom ne može čekati, i da je situacija pošla ispred našeg plana. Moglo se desiti da neke grupe krenu pojedinačno u akciju, i da mi tako izgubimo kontrolu u vodjenju napada. Naš raniji plan je bio: okupiti najbolje radnike i seljake u diverzantski odred, u Pastirevu, nedaleko od Lješljana, pod komandom Šoše. Za ovaj odred je bilo pripremljeno 30 naoružanih ljudi i to: jedan dio sa karabinima, a drugi sa pištoljima i lovačkim puškama. Eksploziva je bilo dovoljno za prva rušenja, u rudniku, na spoljnim objektima i na žičari. Iz ovoga odreda je trebalo stvoriti četu pod komandom Milorada Mijatovića i Miće Surlana. Međutim, do stvaranja ovog odreda nije bilo došlo. Grupe boraca koje su za njega bile predvidjene nisu bile okupljene. One su postale jezgro mase, koja je bila tamо gdje su bile i ove grupe. Zato smo odlučili da toga dana, 31. jula noću, izvršimo napad na rudnik. Odmah smo se rasporedili po područjima, iz kojih je trebalo izvršiti napad, i stali na čelo ustanička.

NAPAD NA LJEŠLJANE I ODMAZDA OKUPATORA

Na nekoliko dana pred napad na Lješljane miniran je tzv. "Vetropirung", šaht kroz koji je ubacivan vazduh u rudničke jame i od čega je ovisio rad u rudniku. Ovo miniranje je izvršeno poslije sustanka sa Žošom u Bosanskom Novom, pa je sutradan obustavljen rad u tom dijelu rudnika. Ovo je doprinijelo da je veliki broj radnika bio van rudnika i kasnije učestvovao u napadu. U napadu su učestovali ustanci iz sela: Lješljani, Devetaci, Rakovac, Prusci, Grubašnica, Velika i Mala Žuljevica, Vodičeve, Derviši, Svodna, Gerovica, Mazić, Poljevnice i Ravnice.

Naselje Lješljani je bilo razbacano. U njemu je bilo dosta zgrada od tvrdog materijala; zgrade direkcije, radnički dom, neke stambene zgrade, električna centrala i dr. Sa severa i istoka mu je teško prići, a sa drugih strana ima dobre položaje za odbranu. Ali ove položaje do toga vremena niko nije držao. Ustaše i žandarmi su bili u žandarmerijskoj stanici, i još nekim zgradama. Brzo smo se dogovorili u šumi na Pošti - iznad kuće Gojka Oljače, kako ćemo napadati. Oko rakovačkog groblja, na Liginu polju, prusačkim vijencem, a zatim prema Rakovcu i Žuljevici, bilo je ukupnjeno oko 250 ljudi. Sa ovih položaja se vidi rudnik. Tako smo i odlučili da se napad izvrši sa tri pravca, i to: prva grupa sa kojom je išao Boša i Gojko Surlan, da krene sa prusačkog visa - do Surlanskih, Lukića i Majkića kuća. Ona će preći kroz sela Devetaci i prelazeći preko potoka koji dijeli Devetake od Lješljana - napasti na žandarmerijsku kasarnu i druge objekte na tom pravcu. Druga grupa, sa kojom će da kreće Milorad Mijatović, Mićo Surlan i Ljuban Škondrić - kreće

A. L. Boš. krajine B. Lukin

ABK

sa Pošte iznad Oljačkih kuća, preko rakovačkog groblja u Sur-
lanskog gaja, pored škole i kuća Sime Batara i Dušana Jelicav-
ca i izbija električnoj centrali i kovačnici. Treća grupa iz
Ravničke opštine, trebala je posle prikupljanja na Žgonjanskom
visu u Žuljevici da napada prema radničkom domu. Sa ovom gru-
pom će ići Simo Ivanović i Relja Lukić.

Imali smo raspored ustaške posade i žandarmerijske
stanice. Oni do toga vremena nisu bili u borbenom rasporedu i
poretku. Njih je dosta stanovalo po kućama, pogotovo onih koji
su bili iz mesta. Cijenili smo da u naselju ima oko sedamdeset
ustaša i žandarma, među kojima je bilo trideset mješta-
na, koje smo poznavali. Znajući da imamo svega desetak karabi-
na i nešto pištolja i lovačkih pušaka i veću količinu eksplo-
ziva i da tim teško možemo zauzeti i uništiti rudnik, osnovni
cilj nam je bio: u toku noći doći do skladišta dinamita koje
se nalazilo u prostoriji između električne centrale i kovač-
nice i podzemnog magacina u kome su smještene kapsle. Dan je
bio topao. Do noći je ostalo još nekoliko sati, kad je nas ne-
koliko žurilo prema Žuljevici, da bi obavijestili o napadu. Ova
grupa je bila najdalje i ona nije znala za odluku o napadu.
Idući preko sela Lješljana i Rakovca, obaviještavali smo da na-
večer treba napasti rudnik. Ljudi su trčali od zaseoka do zase-
oka i prenosili obavještenja. Nekoliko dana ranije sam Simi Iva-
noviću poslao obavještenja da sakupi drugove o kojima smo ranije
govorili i koji su trebali ući u diverzantski odred, a to su:
Rajko Ivanović, Djuran Milošević, Mirko Graonić i još neki.
Ubrzo sam saznao da je Simo sa grupom ljudi već krenuo prema
Žgonjanima. Oni su se poslije podne nalazili na kosi između

A... Doc. kraljic D. Lukic

ABK

Žuljevice i Lješljana, iznad Karanskih kuća. Na dva - tri sata prije mraka, začula se pucnjava. Druge grupe su u napad krenule prije vremena. Ljudi se nisu mogli zaustaviti, disciplina je popustila i ustanici su projurili kroz selo Devetake, a zatim preko Surlanskih žita, kukuruza i preko takosvanog krušika prema potoku koji ih dijeli od rudničkog naselja i postrojenja. Ustaše i žandarmi su otvorili vatru koja je zahvatila ustanike na čistini i njivama, te su oni zaledli. Prerani napad je otkrio naše namjere. Iznenadjenje nije postignuto. Ustaše su posjele tvrde zgrade i zauzele položaje na pogodnim mjestima. Kasnije smo saznali da se Lazo Desnica, koji je toga dana radio u Svodni na sakupljanju grupe od desetak drugova za gerilski odred našao u sličnoj situaciji: masa ljudi je krenula u napad na žandarmerijsku stanicu Svodna. Čuvši pucnjavu u Svodni, grupe sa Pošte su krenule na Lješljane ne čekajući noć.

Tako je u napad krenula i treća grupa, nešto kasnije. Sve tri grupe su do mraka prišle naselju. Ustanici su počeli da kidaju telefonske linije i piramide žičare. Tako su ustanici iz Prušaca i Devetaka počeli sjeći drvene piramide žičare koja je ugalj prenosila iz Devetaka u Lješljane. Oni su pokidali i telefonske linije. O sumrak je druga grupa zaposjela glavicu iznad rudnika pored kuće Dušana Jelisavca. Treća grupa se pridružila radničkom domu i kući Spase Vlatkovića. Borba je otpočela. Rudnik je bio potpuno opkoljen. Prvih nekoliko sati borba se vodila nepovazeno, pa smo se tek oko pola noći povezali i počeli organizovano da dejstvujemo. Grupa sa kojom se nalazio Boša i koja je bila vatrom zadržana, podišla je naselju i prema

električnoj centrali. Oni su brzo doprli do baraka /stara kantine/ nedaleko od žandarmerijske stanice i oslobodili taoce od kojih je dio odmah prišao ustanicima, dok su žene i stari ljudi izvodeni izvan naselja. Ova grupa je postigla prvi uspjeh, jer su ustaše neke od taoce sa porodicama rudara i službenika počeli odvoditi u jamu /betonirano okno kuda je izvožen ugalj/. Oni su saznali za napad, pa su se neki počeli dogovaratati kako da pobegnu napolje. Međutim, te mogućnosti su bile svakog časa sve manje. Neki rudari su pokušali da izadju napolje. Tako su Djudja Jovanić, Mirko Lukić, Mladen Ivanović, obavještavajući ostale rudare u jami o napadu, pokušali izbjegći napolje vozeći pune vagonete uglja. Međutim, to je bilo uzaludno, jer su ustaše otvore zapojele. Bilo je očigledno da su rudari u jami postali taoći. Zato su neki, među kojima i pomenuta trojica, uz teško provlačenje sporednim i davno napuštenim izlazima i šahtovima bez lampe uspjeli da se izvuku napolje, dok ih je većina ostala. Grupa Milorada Mijatovića je imala zadatak da izbije do okna jame gdje su se ovi rudari nalazili i pokuša njihovo izvlačenje. Ali su i ustaše, zajedno sa direkcijom rudnika, u početku napada, ovo mjesto našli za svoje sklonište i vojno-politički štab posude garnisona i direkcije rudnika.

Čim je grupa Milorada Mijatovića došla iznad skladišta eksploziva, našli su se rudari, koji su se privukli i krampovima obili vrata. Tako smo došli do velike količine dinamita, štapina i kapisla, pa smo mogli početi rušenje postrojenja. Rudari su bili majstori tog posla. Oni su se privlačili objektima i pored ustaške vatre stavljali su eksploziv i rušili zgrade. Neki drugovi su se privukli električnoj centrali i

za dimnjak privезали sanduk eksploziva; dimnjak je tako bio presječen i oboren. Na isti način je porušena i lokomotiva u električnoj centrali. Najjači otpor su ustaše davale iz radničkog doma. U njemu se zbarikadirala grupa ustaša neoružanih bombama, puškama i jednim puškomitrailjezom. Ova zgrada je bila na uzvišenju kojem se nije lako privući, ali je grupa boraca, među kojima je, bio i Mladen Graonić, uspjela da se privuče ovoj zgradi i kroz prozor ubaci sanduk od 20 kg eksploziva sa nekoliko kapisali i dugačkim štapinom. Dok se Mladen sa drugom privlačio zgradu da bi ubacio sanduk sa zapaljivim štapinom kroz prozor, ustaše su sa prozora i krova otvorile vatru. Za vrijeme privlačenja ove grupe - Dušan Zgonjanin je još sa drugom otvorio vatru iz karabina - podržavajući grupu. Dušan je tako i poginuo ispod doma u voćnjaku Spase Vlatkovića. Uz strašnu eksploziju radnički dom je porušen.

Oko 1935. počela je akcija za izgradnju radničkog doma, pa smo u štrajku koji smo vodili 1936. postigli sporazum da se na blagajni od rudara obustavlja dogovorena suma novca od plate. I na tom pitanju više od pet godina okupljali su se radnici. Bilo je dogovorenog da se sakupi oko 80.000 dinara, poslije čega bi se pristupilo izgradnji doma. Novac je sakupljen, a kada je trebalo da se gradi dom, direkcija rudnika je počela stvar otežavati, govoreći da su pare date radničkoj komori u Banjoj Luci, da još nisu sakupili i sl. Počelo se ponavljati ono što se desilo kada je ranije novac bio sakupljen. Tako smo se dvije godine borili da nam se vrate naše pare ili da se gradi dom. A, kada je 1938. izgradjena jedna zgrada i kada je trebalo da se preda sindikalnoj podružnici, direkcija je ovdje

A... Bo. M. i/o D. Luku

ABK

otvorila kantinu, pa se ponovo počela voditi borba za vraćanje novca ili izgradnju doma, koji je konačno izgradjen 1940. godine/.

Rušenjem doma ustaše su se našle u ruševinama i otpor je prestao. Rušenje doma i centrale još više je pokrenulo sve grupe u napad, pa je cijelu noć mogla da će čuje eksplozija. Objekti su istovremeno rušeni i paljeni, tako što je uz sanduk eksploziva stavljan i kanta benzina.

Čim su magacini otvoreni, počelo je iznošenje eksploziva. Tako smo te noći, izvan rudnika, u našim rukama imali desetine sanduka eksploziva. Te velike količine eksploziva u daljim akcijama partizanskih četa u Kozarskom odredu omogućile su kasnije rušenja i stvaranje minerskih vodova koje je imala skoro svaka četa i našeg bataljona.

No bez obzira na uspjeh u rušenju i na to da je rudnik onesposobljen, posada nije uništena. Mi smo stalno bili tučeni vatrom koju sa naših desetak pušaka nismo mogli sevlatati. U toku napada, poginulo je 14 boraca, a ranjeni su: Mile Šurlan, Dušan Zgonjanin, Djuro Graonić, Mladen Djenadija, Lazo Obradović, Redošev Pavić, Ilijan Desnica, Mirko Novaković i Jovo Špač.

Pred svanuće je naredjeno da se izvučemo na prikrivena mesta, odakle možemo osmatrati, dati otpor i zaštiti sela ukoliko bi ustaše pokušale ispsde.

Tako je 30. i 31. jula nastala istorijska prekretnica u životu i radu toga kraja. Svega dan ranije su ljudi razgovarali o tome kako treba napasti i tući okupatora i njegove služe, ustaše, a sad je to postalo stvarnost. Područje od

Arh. Dom. krajine B. Luka
ABK

Kostajnice do Prijedora bilo je na nogama. Na njivama se nije radilo. I staro i mlado bilo je okupljeno po čuvicima i šumičama, zaseocima i drugde da čuju o napadu na Kostajnicu, Dobrljin, Lješljane, Svodnu i druga mjesta.

Odmah je počela diferencijacija snaga za otpor i borbu protiv okupatora i pojedinaca koji su osudjivali vođe ustanka i bili naklonjeni pomirenju sa okupatorom i njegovim režimom. Jedan od takvih je bio već Simo Mačak iz Trusaca i još neki kulaci, Vaso Savić iz Poljavnica, Petar Kostadinović iz Žuljevice i još neki, ali mi smo imali podršku naroda, a pogotovo omladine, koja je masovno tražila oružje.

U takvoj situaciji su se sela odmah počela sama obezbjedjivati. Svi su višovi zaposednuti i tako su od Bosanskog Novog do Pastireva nastale seoske straže. Našim povlačenjem iz Lješljana, Kostajnice, Dobrljina i Svodne posednut je front od Balja preko Pastireva, Kuljana, Trusaca, Brežičana i Grabašnice, do Prijedora. On je jednim krilom bio povezan sa Dobrljinom i Bosanskim Novim preko Vodičeva, Ravnica, Poljavnica, Bojišta, Krive Glavice i Petkovca do Pošte i Agina Polja da bi se tako sela zaštitila od ispada ustaša i okupatorske vojske. Front od Kostajnice preko Pastireva i Grabašnice držan je do 20. avgusta, kada je probijen i kada su se borci pošli za Kozaru.

Povučeni iz Lješljana mogli smo da osmatramo što se tamo dešava. Porušeni objekti su gorjeli. Bili smo ponovni štorudnik neće služiti okupatoru, ali je i na nas prvi ratni prizor ostavio težak utisak, jer su u njemu izgubili 14 drugova. Sta će dalje biti? Ustaše su ujutro počele izvoditi taoce iz

rudarske jame. To su bili rudari koji su došli na posao u po-podnevnoj smjeni. Njih 40 ustaše su izvele iz jame, povezale u žicu i sa službenicima i njihovim porodicama držali pod stražom.

Dok se dio ustanika povlačio preko Šurlanskog gajja prema Fošti, gdje će Šoša kasnije otpočeti stvarenje odreda, drugi su i dalje bili na položajima i osmatrali rudnik. Oko 10 časova je primećeno da se ustaše sakupljaju iznad direkcijske rudnika. Na to mjesto oni su doveli porodice i rudare-taoce, iznosili stvari i pakovali na kola. Ustaše su sa ovoj mjestu krenuli oko počne, isturajući ispred sebe povezane rudare, koji su im trebali da služe kao zaštita od napada "Šumnjaka". Tako su krenuli u koloni cestom prema Dobrljinu. Put je vodio predjelom koji je pošumljen, preko potoka Strižna, a zatim kroz Donje Vodičovo do ceste Bosanski Novi - Dobrljin. Ustaše su htjele da se izvuku u Dobrljin gdje se nalazila njihova ispostava i dio službenika direkcije rudnika. Sa grupom je krenuo i direktor rudnika inž. Fornat i ustaški tabornik Žemula. Bilo je tu oko 40 ustaša i nekoliko žandarma. Napuštanjem rudnika koji je gorio, priznali su poraz. Nas je to ohrabrilo.

Dok je iz spaljenog rudnika izlazila kolona u kojoj su ljudi poređ konja vukli kola, natovarena opremom i prtljajom, naši nisu mirovali. Primetivši ovo, grupa boraca koji su učestvovali u napadu na Lješljane iz zaseoka Zgonjana, Gajića i Kulundžija, krenula je u zasjedu pred ustašku kolonu /Milan Zgonjanin, Djuradj Kulundžija i još neki/. Kada su, iznad Karanskih kuća, primjetili ustaše prema Strižanskom mostu, oni su potrcali šumom niz Ljeskare da bi ustašama postavili zasje-

A.H.: Don. krajivo B. Luka

ABK

du. Tako su ustaše napadnute u Strižini, kod Filipovića kuća. Milan i Djuradj su otvorili vatru, a zatim su istrešali na cestu. Istovremeno su Drađan Landup iz Koštarice i grupa iz Gajića i Kovačevića pojurili na cestu, pozivajući ustaše na predaju. Tu gine ustaški tabornik Zamula koji je zajedno sa Ivicom Majerinom, Čubakovićem i Ferom Krivošićem dočekao i pozdravio Nijemce u Dobrljinu. Sa Zemulom je ubijeno i nekoliko ustaša, i nekoliko civila. Ostali su se razbježali. Oslobodjeni su taoci kojima su bili Jovo Karan i Simo Bater. To je prva akcija poslije napada na rudnik.

U ovoj akciji zarobljeno je desetek pušaka. Dok se ovo dešavalo drugi ustanici su upali u naselje rudnika i iz ruševina vadili oružje. Raskopavajući ruševine radničkog doma, oni su i sa ubijenih ustaša skidali pučke i drugu opremu.

Neprijatelj je brzo odgovorio. Već 2. avgusta, jakim snagama izveo je opći napad gotovo na čitavo područje od Dobrljina do Grabušnice i Trnjedora. Tako je već do podne 2. avgusta sa satnijom ustaša i domobrana iz Dobrljina, preko Vodičeva i Strižanskog mosta, u streljačkom stroju krenuo prema Lješljanim. Ovoj koloni su ustanici pružili otpor na Koštarici. Neprijatelj je toga dana vršio masovno ubijanje stanovništva i paljenje seoskih kuća u Donjem Vodičevu. U zaseoku Vurune ubijene su 84 osobe, među kojima je bilo i staraca, žena i djece. Tom prilikom ubijeni su žena i dijete Dragana Milašina, koji je u borbi ranjen. Ovo je bila odmazda za doček ustaške kolone iz Lješljana. Istog dana, preko sela Devetaka, je grupa ustanika napala rudnik. Ustaše su i drugim selima palile kuće i klale stanovništvo. Tih dana ustaše su

A.I. : Dan. krajine B. Luka
ABK

uhvatile ženu i djecu Gojka Šurlana, odveli ih u Kostajnicu i tamo ih poubijali. Neprijatelj je nemilosrdno napadao goloruka srpska sela od Bosanskog Novog, Blagaja i Svodne.

Glavna njegova kolona nastupala je iz Blagaja od željezničke pruge ka Škondrića brdu, uz Blagejsku kosu, preko naselja Kantara, Škondrića, Žgonjana, Lazarevića, Jelisavaca, Hrnjaka i Zelića.

Ova kolona prodrla je uz Blagejsku kosu do kuće Mile Lazarevića i usput spalile sve kuće, i palila neke Lazareviće, Zeliće, Kantare i Škondriće.

Druga kolona nastupila je preko Malinjaka i Jelisavaca u Derviše, paleći kuće i ubijajući sve što je zatekla. Tom prilikom pobijene su porodice Tode Jelisavca i njegove braće.

Treća kolona nastupila je uz Petkovac dostigavši do Kasapa i Jelisavaca, popalivši Kantare, Čukunde, Hrnjake, Varićake, Graoniće, Mitrašinoviće, Batare i druge.

Cetvrta kolona napala je iz Blagaja preko Petkovca ka selu Svodni i uz pomoć oklopnog voza uspjela da prodre do opštine i žandarmerijske stanice koju su ustanici bili sauzeli. I ova kolone je spalila sve kuće duž glavnog druma Blagaj - Svodna.

Tog dana je ubijen i Djuro Radman, član KPJ, koji je pripadeo Blagejskoj partiskoj organizaciji. To je bio težak gubitak za ovu organizaciju. Poginule su tri sina Ljubana Kantara, člana KPJ. Ustaše su vršile strašne zločine. Sedem članova porodice Lončina ubijeno je na jednom mjestu.

Trećeg i osmog avgusta neprijatelj se probio kolonom /jačine oko jedne satnije/ od Bosanskog Novog ka Donjoj Dragotinji, zahvatio prostor od Gane do Vranića i udario u bok


ustanicima. Ustanici su pružili otpor i izvršili juriš na neprijatelja i odbacili ga prema Svodnoj. U toku borbe ubijena su dva ustaše, a jedan zarobljen i strijeljan. Zaplenjena su dva karabina sa municijom. Od ustanika u toj borbi poginuli su: Milailo Merin, Milovan Turudić /oba iz Gornje Dragotinje/. Toga dana pri povlačenju neprijatelj je pobio porodicu Đure Kantara /pet članova/ i zapalio njegovu kuću. Tada je na Reljića kumenu ubio i skelara na Šani Milu zvanog "uljez".

Uetog i osmog neprijatelj je ponovo izvršio napad od Svodne i rijeđora. Ustanici su pružili otpor, ali su se pod pritiskom jačeg neprijatelja povukli na bregove Vranić, Luplja, Kapela, Kasina straža i na ovim položajima obrazovali front.

Tako je dvadeset dana vodjena frontalna borba. Linijske frontalne borbe je išla od Grabešnice do Balja. U tako povezanim frontu postojali su posebni komandanti, odgovorni za obranu. Tako je komandant kuljanskog fronta bio Veljko Stojaković, koji kasnije postaje komandir kuljanske čete. Komandant sektora Lješljani - Rošta, bio je Milorad Mijatović.

Na tim sektorima je bila stalno organizovana linija odbrane, dežurstvo, patroliranje po selima, sakupljanje izvještaja, organizacije ishrane i sl. Tu se začela vojnička organizacija budućih partizanskih četa.

Tako je frontalna borba nanela neprijatelju dosta gubitaka i doprinela značnom neoružavanju ustanika, štitila narod od neprijateljskih upada u sela i raznih zločina, vojnom rukovodstvu na Kozari bilo je jasno da će dalje borba ne može uspešno odvijati na taj način, već da će



stvaranju vojničkih jedinica, koje će biti u stanju da koriste i primenjuju partizansku taktiku u borbi. Zbog toga je donijeta odluka da se napusti frontalna borba i da se naoružane grupe izdvoje u pokretnе jedinice kako bi mogle da razvijaju svoje akcije i sile oslobodilački pokret. U cilju sprovodjenja ove odluke, iz Kozare su došli Mladen Stojanović, Boško Šiljegović, Ranko Šipka. Oni su obilazili štabove frontova, održavali sastanke sa njima i prenosili novu direktivu. Sastanci su održani na Balju, Marinima i drugim mjestima.

Otpočelo se sa napuštanjem frontova i izdvajanjem naoružanih grupa, od kojih je kasnije stvoren Kozarski partizanski odred.

Još za frontalnih borbi na sektor Dobrljin - Ljeljani, Svodna i Grubašnica izdvojeno je 80 naoružanih boraca. Od svih boraca je stvorena četa, koja je pod češinim rukovodstvom krenula u Kozar.

Stvaranje čete izvršeno je na Lastirevu - u Dumbrevi. Na zborno mjesto je došlo više boraca nego ih je pošlo u Kozaru. Odlučeno je da se iz grupe izdvoje oni koji su bez oružja. Tu je odlučeno da ovdje ostane grupa naoružanih. Izdvojene su dvije desetine od 20 boraca. Rukovodioci grupe su Dragan Marin i Lazo Lazić. Grupa je ostala na Karanu. Ona je odmah otpočela sa akcijama.

Pred polazak na Kozaru 22. i 23. avgusta grupa pod rukovodstvom druge Boše i Milorada Mijatovića izvršila akciju na Djurića Most kod Dobrljina i Stričanski most zapadno od Dobrljina. Mostovi su minirani i uništeni. Na Djurića Mostu ubijena su dva domobrana i zarobljene dvije puške. Ovo su i prve akcije partizana novog odreda.

Arh. Doc. knjige D. Luka

ABK